


# Bourrée-Suite

Frankreich / Auvergne

am am G am G am

A 

G D G D G D G D G

B 

G D G D G D G D G




Son da - va - lats les va - chers de la mon - tan - ha, son da - va - lats per la pla - na da Jus - sac.

G D G D G D G D G




Re - grè - tan pas lo pa - is de la Gen - ca - na, re - grè - ta - rián u - na mi - ga se l'a - vián.

G D G D G D G D G




gm D gm dm

C 

gm D gm D gm



am G am G am

D 

Ay vist lou loup, lo lèb - ré, e lou ray - nal don - sa.

G D A G D

Fo - zióu lou tour de l'au - bré e del bouis sou foui - lhat,

G D A G D G

fo - zióu lo tour de l'au - bré e del bouis sou foui - lhat.

Son davalats les vachèrs de la montanha  
 Son davalats per la plana de Jussac.  
 Regrètan pas lo país de la Gençana  
 Regretarián una miga se l'avián

Sie sind vom Berg herabgestiegen, die Kuhhirten  
 Sie sind heruntergekommen auf den Dorfplatz  
 von Jussac  
 Sie vermissen nicht die Gegend von Gençana  
 Sie bedauern, eine Liebste zu haben.

Ay vist lou loup, lo lèbré,  
 e lou raynal donsa  
 Fozióu lou tour de l'aubré  
 E del bouissou fouilhat

Ich sah den Wolf, den Hasen  
 und den Fuchs tanzen.  
 Sie machten die Runde um den Baum  
 Und um den dicht belaubten Busch.

Trimoun touto l'annado  
 Per gogna quauqué sos,  
 E dins uno mèzado  
 Z'o foutèn tout pel couol

Wir schufteten das ganze Jahr über  
 um ein paar Sous zu verdienen  
 Und in ein paar Wochen  
 Haben wir alles aufgegessen.

- A: unbekannte Quelle  
 B: ‚Son davalats‘, aus A. Bruel, D. Huguet, J.-C. Rocher: Chansons d’Auvergne, Orlhac 1996  
 C: ‚E quau te mena‘, s. oben  
 D: ‚Ay vist lou loup‘, aus J. Canteloube: Anthologie des Chants Populaires Français, Tome II, Paris 1951,  
 Satz: Jutta Weber-Karn